

**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI MATERIJALA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
NA FAKULTETU LIKOVNIH UMJETNOSTI
PARTIJA 2**

Ovaj Ugovor zaključen je između:

NARUČIOCA: UCG Fakultet Likovnih Umjetnosti sa sjedištem na Cetinju, Stari grad Istorijско jezgro ulica 17 br.2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-2171-26, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Dekan prof. mr Marko Marković, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

DOBAVLJAČA: „FINE ARTS“ D.O.O. sa sjedištem u Cetinju, Gipos 1/3, PIB 02630729, broj računa 510-13160-39 koji se vodi kod CKB banke koga zastupa Dragica Božović, izvršna direktorica (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Postupak jednostavne nabavke za nabavku materijala za izvođenje nastave - **PARTIJA 2** za potrebe Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja, broj #64954 od 22.11.2023.god;
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 1-1001/3 od 04.12.2023.god;
Ponuda ponuđača „FINE ARTS“ D.O.O. broj #93506

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka materijala za izvođenje nastave na SP Slikarstvo- razni materijal u svemu prema tehničkoj specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda #64954 od 22.11.2023.godine, Obavještenju o ishodu postupka broj: 01/1001/3 od 04.12.2023. godine i ponudi ponuđača od 28.11.2023. godine evidentiranoj na elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #93506.

Finansijsko-komercijalni dio ponude čini sastavni dio Ugovora

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost robe iz člana 1 ovog ugovora, prema prihvaćenoj ponudi, iznosi **6.349,83 eura** bez uračunatog PDV-a.

U cijenu su uključeni svi troškovi i popusti za cjelukupan predmet nabavke.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplati na žiro račun Dobavljača broj **510-13160-39**, Naziv banke: CKB banka , u roku od 10(slovima: deset) dana od dana ispostavljene fakture.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca izvrši isporuku robe iz člana 1 ovog ugovora po opisu, bitnim karakteristikama, količinama i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac, da primi i isplati Dobavljaču vrijednost isporučene robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

MJESTO I ROK ISPORUKE

Član 5

Dobavljač će izvršiti isporuku ugovorene robna adresu Naručioca, Stari grad Istorijisko jezgro ulica 17 br.2, Cetinje.

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorene robe iz člana 1 ovog ugovora izvrši u roku naznačenom u Zahtjevu tj do 23. Decembra 2023. godine , a nakon zaključivanja Ugovora.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 6

Dobavljač garantuje za kvalitet robe, odnosno garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka, kao i da kvalitet ugovorene robe u svemu odgovara proizvođačkim deklaracijama robe, koje će Dobavljač biti u obavezi da dostavi prilikom isporuke kao i garantne listove i uputstvo za upotrebu i održavanje.

Član 7

Garantni rok za isporučenu robu iznosi 12 mjeseci, koji počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu iz člana 8 Ugovora.

Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu pojave nedostaci koji nisu posledica nesavjesne upotrebe Naručioca, Dobavljač biti dužan da istu zamjeni u roku od 10 dana od dana poziva Naručioca. Zamjenjena roba mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena roba.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 8

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se prilikom prijema robe, neposredno od strane lica određenog ispred Naručioca u mjestu isporuke robe. Ovo /a lice/a će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom Dobavljača

Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu opisom i bitnim karakteristikama koji su definisani Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom Dobavljača i da se isporučuju sa kompletnom dokumentacijom (deklaracije proizvođača, potpisane i ovjerene garantne listove, uputstva za upotrebu i održavanje) Naručilac sačinjava Zapisnik o primopredaji koji potpisuje/u lice/a određeno/a ispred Naručioca i lice/a određeno/a ispred Dobavljača.

U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara opisu i bitnim karakteristikama definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom Dobavljača i da se

ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom Dobavljač će biti dužan da istu zamjeni, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (deklaracije proizvođača, potpisane i ovjerene garantne listove, uputstva za upotrebu i održavanje) u roku od 10 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

RASKID UGOVORA

Član 9

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazum o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

VIŠA SILA

Član 10

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora o jednostavnoj nabavci nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna ugovorna strana, u vezi sa zaključenjem Ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, Ugovor će se smatrati ništavim.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod kojih dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 13

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, br 47/08, 04/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa, kojima se reguliše ova oblast

Član 14

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora i povodom ovog Ugovora, strane će pokušati da riješe sporazumno. U suprotnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 15

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 16


Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po potpisivanju, svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA NARUČIOCA



Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti
Prof. mr. Marko Marković

ZA DOBAVLJAČA


Izvršna direktorica „FINE ARTS“ doo
Dragica Božović